

Glossary

Elementary School Level

Mathematics Glossary

English | Twi

Translation of Mathematics Terms Based on the Coursework
for Mathematics Grades 3 to 5.



This glossary is to PROVIDE PERMITTED TESTING ACCOMMODATIONS of ELL/MLL students. It should also be used for INSTRUCTION during the school year. The glossary may be downloaded, printed and disseminated to educators, parents and ELLs/MLLs.

[Please click here for the New York State Office of Bilingual Education and World Languages Webpage on "Assessment and Testing Accommodations"](#)





THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234

P-16

Office of Elementary, Middle, Secondary and Continuing Education and Office of Higher Education
Office of Bilingual Education and World Languages

<http://www.emsc.nysed.gov/biling/>

THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

Regents of The University

BETTY A. ROSA, <i>Chancellor</i> , B.A., M.S. in Ed., M.S. in Ed., M.Ed., Ed.D.	Bronx
T. ANDREW BROWN, <i>Vice Chancellor</i> , B.A., J.D.	Rochester
ROGER TILLES, B.A., J.D.	Great Neck
LESTER W. YOUNG, JR., B.S., M.S., Ed.D. .	Beechhurst
CHRISTINE D. CEA, B.A., M.A., Ph.D.	Staten Island
WADE S. NORWOOD, B.A.	Rochester
KATHLEEN M. CASHIN, B.S., M.S., Ed.D.	Brooklyn
JAMES E. COTTRELL, B.S., M.D.	New York
JOSEPHINE VICTORIA FINN, B.A., J.D.....	Monticello
JUDITH CHIN, M.S. in Ed.	Little Neck
BEVERLY L. OUDERKIRK, B.S. in Ed., M.S. in Ed.	Morristown
CATHERINE COLLINS, R.N., N.P., B.S., M.S. in Ed., Ed.D.	Buffalo
JUDITH JOHNSON, B.A., M.A., C.A.S.	New Hempstead
NAN EILEEN MEAD, B.A.	Manhattan
ELIZABETH S. HAKANSON, A.S., M.S., C.A.S.	Syracuse
LUIS O. REYES, B.A., M.A., Ph.D.	New York
SUSAN W. MITTLER, B.S., M.S.	Ithaca

Commissioner of Education and President of The University

MARYELLEN ELIA

Executive Deputy Commissioner

ELIZABETH R. BERLIN

The State Education Department does not discriminate on the basis of age, color, religion, creed, disability, marital status, veteran status, national origin, race, gender, genetic predisposition or carrier status, or sexual orientation in its educational programs, services and activities. Portions of this publication can be made available in a variety of formats, including braille, large print or audio tape, upon request. Inquiries concerning this policy of nondiscrimination should be directed to the Department's Office for Diversity and Access, Room 530, Education Building, Albany, NY 12234.

MATHEMATICS - GRADE 3,4,5

ENGLISH	TWI
about	ɛfa
above	wɔ soro
absolute value	nɔma a nkyekyem nka ho
accurate	pɛpɛɛpɛ
accurately label work	fa ahyɛnsode to w'adwuma so pɛpɛɛpɛ
act it out	yɛ ho ɔyɛkyerɛ
acute angle	akiut angle
acute triangle	akiut traiangle
add	ka bom
addend	nɔma a wɔde ka foforo ho
addition	nkabom
addition fact	asɛm a nkabom di dwuma wom
addition sentence	ɔkasamu a nkabom di dwuma wom
addition sign	nkabom agyiraehyɛde
additive inverses	nɔma a wode ka foforo ho a, wunya hwee/sɛro
after	ɛno akyi
afternoon	awiabere
algebra	akontaabu a wode agyiraehyɛde di dwuma
algebraic expression	akontaabu asɛm a agyiraehyɛde na ɛwom
algebraic patterns	akontaabu asɛm a agyiraehyɛde wom wɔ kwan bi so
algebraic relationship	akontaabu asɛm a agyiraehyɛde abusuabɔ wom
algebraically	kwan a wɔmmfa nɔma ankasa nni dwuma
algorithm	kwan pɔtee a wode bu akontaa bi
alike	di nsɛ
all	nyinaa
all together	ne nyinaa nkabom
almost	reyɛ adu
amount	dodow
analog clock	analog afiri a ɛkyerɛ bere
analyze	kyerekyerɛ mu
angle	angle
angles, adjacent	angle ahorow, di so
answer	mmuae
ante meridian (a.m.)	anɔpa bere (a.m.)
apex	atifi
application	sɛnea wode di dwuma
apply	fa di dwuma
approach	kwan
appropriate mathematical language	akontaabu kasa a ɛfata
appropriate mathematical language	akontaabu kasa a ɛfata ho adwuma
organize work	hyehyɛ adwuma
arc	kɔntɔnkrɔn fa
area	beae
argument	anodisɛm
argument / conjecture / counterexample	anodisɛm/ bɔtirimka/ nhwɛso a ɛbɔ gu
arithmetic (numeric) expression	(akontaabu) asɛm a wɔakyerɛw

MATHEMATICS - GRADE 3,4,5

ENGLISH	TWI
arithmetic expression	akontaabu asem
arithmetic fact	akontaabu mu nokwasem
arrange	hyehye
array	nsem/nneema a wɔahyehye
as long as	bere dodow a
associative property	akontaabu agyiraehyede abiesa ho mmara
attribute	su
autumn (fall)	bere a nnua po nhaban
average	wɔkyekyem pɛpɛpɛ a
axis (axes)	akontaabu mfonin pon ahorow
bar graph	dodow susudua ahorow ho mfonin
base	akontaabu mu bes
base of a 3-dimensional figure	biribi ankasa mfonin ase
base of a parallelogram	paralelogram ase
base of a polygon	pɔligɔn ase
base of a polyhedron	pɔlihɛdrɔn ase
base of a rectangle	rɛktangle ase
base of a triangle	traiangle ase
base ten number system	bes du nɔma nhyehyee
before	ansa na
below	ase
beside between on	nkyen adantam ɛso
big/bigger/biggest	so/so sen/so sen biara
bisect	kyem abien
calculate	sese
calendar	asranna
capacity	dodow tumi
cardinal numbers (1-10)	nɔma a wɔde kan ade (1-10)
cent	ɔha
centimeter (cm)	sɛntimita (cm)
chance	betumi asi
charts	nhyehyee pon
circle	kɔntɔnkɔn
circle graph	kɔntɔnkɔn susudua ho mfonin
circumference	kɔntɔnkɔn tenten
clarify	ma emu nna hɔ
classify triangles	fa triiangle ahorow no hyehye akuw ase
closed figure	mfonin a kwan nna mu
coin	dade sika
collaborate	agyinatu
collection	nea wɔaboaboa ano
common	ɛwɔ ha wɔ ha
common denominator	nɔma a wotumi de hye ebiara ase
common multiple	mmɔho nɔma a ɛwɔ ha wɔ ha
commutative property of addition	nɔma abien nkabom ho mmara
commutative property of multiplication	nɔma abien mmɔho ho mmara

MATHEMATICS - GRADE 3,4,5

ENGLISH	TWI
compare	fa toto ho
compare numbers	fa nɔma toto foforo ho
compatible numbers	nɔma abien a biako tumi kye biako mu
compensation	mpatade
complementary angles	angle abien a ɛka bom ye aduokrɔn
compose a number	hyehye nɔma bi
compose shapes	hyehye mfonin ahorow
composite number	nɔma a wotumi kyem a ɛnnka bi
concentric circles	kɔntɔnkɔn ahorow a ɛwɔ mfinimfini biako
conclusion	awiei asem
concrete representations	nsɛnkyerɛnne mapa
cone	kon
congruent	esi so
congruent triangles	traiangle ahorow a esi so pɛpɛpɛ
conjecture	bɔtirimka
connect	nkitaho
consecutive	ɛtoatoa so nnidisonnidiso
consecutive angles	angle ahorow a ɛtoa so nnidisonnidiso
constant	nea ɛnsesa
construct	ye mfonin
contrast	nsonsonoe
conversion fact	adannan ho nokwasɛm
convert	dan
coordinate	gyinabea nɔma
coordinate grid	gyinabea ho agyirae
coordinate plane	mfonin a ɛwɔ gyinabea bi mu
corner	mantwea
corresponding angles	angle ahorow a ɛye pɛ
corresponding sides	fa ahorow a ɛye pɛ
count back	kan kɔ akyi
count backwards	kan kɔ nenkyi
count on	kan toa so
counterexample	nhweso a ɛbɔ gu
counting numbers	nɔma akenkan
cube	adaka yebea
cubic centimeter (cm ³)	kiubik sɛntimita (cm ³)
cubic unit	kiubik susude
cup (c)	kuruwa (c)
currency symbols	sika ahorow agyirahyede
customary measurement system	susude a wɔtaa de di dwuma
data	nsem amaneebɔ
data frequency table	nsem amaneebɔ a wɔahyehye
day	da
daylight	wim kanea
decagon	dɛkagɔn (afa du)
decimal fraction	nɔma sin a n'ase ye du mmɔho

MATHEMATICS - GRADE 3,4,5

ENGLISH	TWI
decimal number	nɔma sin
decimal point	nɔma sin agyiraehyede
decimeter	mita nkyekyem du
decompose a number	kyekye nɔma bi mu
decompose shapes	kyekye mfonin ahorow mu
decrease	ba fam
decreasing sequences	nnidisonnidiso a ereba fam
degree	pɛnpɛnso
degree measure of an angle	angle bi pɛnpɛnso
denominator	nea ɛwɔ nɔma sin bi ase
density	pɛnpɛnso a aka abom
design	yɛbea
diameter	kɔntɔnkɔn mu tenten
differences	nsonsonoe ahorow
digit	digit
digital clock	afiri a ɛkyerɛ bere nɔma mu
digits	digit ahorow
dime	daama
dimension	nsuwsuwso
discuss	bɔ nkɔmmɔ
distributive property	agyiraehyede abiesa ho mmara a ahyɛnsode ahorow wom
divide	kyem
dividend	nea wɔkyem
divisibility test	nkyem ho sɔhwɛ
divisible	wotumi kyem
divisible by	wotumi de kyem
division	nkyem
divisor	nea wotumi de kyem
dodecahedron	nea ɛwɔ fa ahorow ne anim dumien
dollar (\$)	dɔla (\$)
doubles minus one	nɔma mmɔho abien a wɔate biako
doubles plus one	nɔma mmɔho abien a wɔde biako aka ho
doubling	wɔye no mmɔho abien
draw a graph	yɛ nsuwsuwso ho mfonin
draw a picture	yɛ mfonin
drawings	mfonin ahorow
edge	nkyɛn
eight	awotwe
elapsed time	bere a agye
ellipse	ɛlipsi
endpoint	awiei
equivalent equations	akontaabu nsem a ɛye pɛ
equal (=)	pɛ (=)
equal to (=)	ɛne no yɛ pɛ (=)
equation	nsem abien a pɛye gyiraehyede da ntam
equidistant marks	ahyɛnsode a kwan a ɛda ntam yɛ pɛ wɔ baabiara

MATHEMATICS - GRADE 3,4,5

ENGLISH	TWI
equilateral polygon	mfonin a n'afa nyinaa tenten ye pe
equilateral triangle	traiangle a n'afa nyinaa tenten ye pe
equivalent	ye pe
equivalent decimals	nea wɔakyekyem du du a eye pe
equivalent fractions	nɔma sin a eye pe
equivalent numerical expressions	nɔma nkyerewee a eye pe
equivalent ratios	nɔma sin a eye pe
estimate	beye
estimation	nsuwsuwso a ensi pi
estimation strategies	nsuwsuwso a ensi pi kwan ahorow
evaluate	mudi mu nhwehwemu
even number	nɔma a abien tumi kyem pe
evening	anwummere
event	asem a asi
examine	nhwehwemu
example	nhweso
expanded form	wɔabue mu
experimental results	nea efi mu aba nhwesode
explain	kyerekyerɛ mu
explain mathematical relationships	kyerekyerɛ akontaabu mu abusuabo mu
explore	ade foforo mu hwehwe
explore mathematical relationships	hwehwe akontaabu mu abusuabo mu
exponential notations	mmɔho nkyerewde ahorow
extend a pattern	twe nea wɔahye nsow wom mu
extend models	twe nseso ahorow mu
extended fact	nokwasem a wɔatwe mu
face	anim
fact	nokwasem
fact family (related facts)	nokwasem a abusuabo wom
factor (noun)	nea enti (din a wɔde ato obi, biribi anaa ade)
factor (verb)	nea enti (adeye)
factorial	faktorial
fair share	nkyekyem a esɔ ani
fewer	esua sen
fewer than	esua sen
fifths	ntotoso anum anum
first	nea edi kan
five	anum
flip (reflection)	dan ani (nea ekyerɛ)
foot (ft.)	anamɔn (ft.)
formula	nea wɔde nya mmuae
formulate conclusions from graphs	pe nsem fi mfonin mu
formulate predictions from graphs	ka daakye nsem fi nea ewɔ mfonin mu
four	anan
four-digit number	nea nɔma anan na ewom
fourth	nea eto so anan

MATHEMATICS - GRADE 3,4,5

ENGLISH	TWI
fraction	nɔma sin
frequency table	nsem amaneebo a wɔahyehye
front-end estimation	fa a ɛda adi nsuwsuwso
gallon (gal)	galɔn (gal)
generate solutions	hyehye mmuae
geometric fact	akontaabu mu mfonin mu nokwasem
geometric figure	akontaabu mu mfonin
geometric pattern	mfonin mu nea wɔahye nsow
geometric solid	akontaabu mu mfonin
geometry	akontaabu mu mfonin adesua
gram (g)	gram (g)
graphical representations	nsenkyerenne a wɔaye no mfonin
graphs	amaneebo ho mfonin
greater	kyen/sen
greater than (>)	so sen (>)
greatest	so sen biara
greatest common divisor (GCD)	nea etumi kyem a ɛso sen biara wɔ ne nyinaa mu (GCD)
greatest common factor (GCF)	nea etumi kɔ ebiara mu a ɛso sen biara (GCD)
grid	lains ahorow
group how many	dodow sen wɔ kuw mu
guess	bo tirim
half hour	nɔnhwerew fa
halves	fa ahorow
halving	kyem afa abien
heavier	ye duru sen
height	tenten/soroko
height of a 3-dimensional figure	biribi ankasa mfonin soroko
height of a parallelogram	paralelogram soroko
height of a rectangle	rektangle soroko
height of a triangle	traiangle soroko
heptagon	heptagon
hexagon	heksagon
higher	wɔ soro sen
horizontal	ɛda fam/benkum kɔ nifa
hour	dɔnhwerew
hour hand	dɔnhwerew susudua
hundred chart	ɔha nhyehyee pon
hundred thousands	mpem mpem ɔha
hundred thousand million	ɔha apem ɔpepem
hundreds	ɔhaha
hundreds places	ɔhaha gyinabea
hundredths	nkyekyem ɔhaha
hypotenuse	traiangle fa a ɛware
icosahedron	ikosahedron
identify	hye nsow
identify the problem	hye ɔhaw no nsow

MATHEMATICS - GRADE 3,4,5

ENGLISH	TWI
element for addition	nea wɔde beka ho
Identify element for multiplication	hyɛ nea wɔde bebu abɔ ho nsow
impossible outcome	nea ɛrentumi nnsi
improper fraction	nɔma a soro de so sen ase de
inch (in)	inkyi (in)
increase	redɔɔso
increasing sequences	nnidisonnidiso a ɛredɔɔso
inequality	afa abien a ɛnye pɛ
input values	nɔma a wɔde behyehyɛ
Inscribed polygon	mfonin a wɔakurukyerɛw
inside	emu
integer	nɔma mu
interior angles	angle a ɛwɔ mfonin bi mu nyinaa
interpret	kyerɛ ase
interpret models	kyerɛ nseso ase
intersect	twa mu
intersecting lines	lains a etwa foforo mu
invalid approach	kwan a ɛnye papa
inverse operations	akontaabu a wɔde nea ɛbɔ abira di dwuma
inverse property	nea ɛbɔ abira ho mmara
investigate	hwehwɛ mu
irrational numbers	nɔma a ntease nnim
irregular polygon	mfonin a n'afa ahorow tenten gu ahorow
irregular shape	mfonin a n'afa ahorow tenten gu ahorow
irrelevant information	asɛm a ɛmfa ho
isosceles triangle	traiangle a n'afa abien tenten yɛ pɛ
justify	kyerɛ nea enti
key sequence	sɛnea edidi so titiriw
key to a graph	mfonin bi ho nɛm
kilogram (kg)	kilogram (kg)
kilometer (km)	kilomita (km)
kite	kaiti
label work	fa ahyɛnsode to w'adwuma so
language of logic (and, or, not)	kasa a ntease wom (ne, anaa, ɛnye)
large / larger / largest	so / so sen/ so sen biara
last	twa to
least common denominator (LCD)	nɔma a wotumi de hyɛ ebiara ase a esua sen biara
least common multiple (LCM)	mmɔho nɔma a ɛwɔ ha wɔ ha a esua sen biara
leg of a right triangle	traiangle nan
length	tenten
less	sua
less than (<)	sua sen (<)
lighter	emu yɛ hare sen
like (common denominator)	nɔma a wotumi de hyɛ ebiara ase
likely	ebetumi abam
line	nsanɛɛ

MATHEMATICS - GRADE 3,4,5

ENGLISH	TWI
line graph	dodow susuhamā ho mfonin
line of symmetry	nsanēē a etwā mfonin sēsō
line plot	nsanēē ho mfonin
line segment	nsanēē fa
line symmetry	nsanēē mfonin sēsō
listen	tie
liter (L)	lita (L)
logical reasoning	nsusuwho pa
long / longer / longest	ware / ware sen/ ware sen biara
longer	ware
longer than	ware sen
look for a pattern	hwehwē nea wāahyē nsow wom mu
lower	ba fam
lowest terms (simplest form)	ne kwan a ēba fam sen biara
make a chart	yē nhyehyēē pon
make a diagram	yē mfonin
make an organized chart	yē nhyehyēē pon
make an organized list	kyerew na hyehyē
make conjectures	yē bōtirimka ahorow
make observations	yē nea wohu
map legend	asase mfonin ho nsēm
map scale	asase mfonin ho susude
mass	emu duru
match	fa toto
mathematical statements	akontaabu mu nkyerewee
mathematics	akontaabu
mean	wōkyem pēpēpē a
measure	susuw
measurement	adesusuw
median	nea ēwō mfinimfini
mental math	adwene mu akontaabu
meter (m)	mita (m)
metric system of measurement	metrik kwan so adesusuw
metric units of measure	metrik kwan so susude
mile	kwansin
milliliter (ml)	mililita (ml)
millimeter (mm)	milimita (mm)
millions	mpempem
minuend	nōma a wōrebete bi afi mu
minus	te fi
minus sign	te fi mu agyiraehyēde
minute	simma
minute hand	simma susudua
mixed number	nōma a ne fa gu ahorow
mode	nea ēdōso sen biara
money	sika

MATHEMATICS - GRADE 3,4,5

ENGLISH	TWI
months of the year	afe mu bosome ahorow
more	sen
more than (>)	dɔɔso sen (>)
more / most	dɔɔso / dɔɔso sen biara
morning	anɔpa
multiple	mmɔho nɔma
multiple representations	nsenkyerɛnne ahorow
multiplicand	nɔma a wɔde foforo rebɛɔ ho
multiplication	mmɔho akontaabu
multiplicative inverses	nɔma abien a wobu ɔɔ ho a, wunya biako
multiplier	nɔma a wɔde rebɛbu abɔ foforo ho
multiply	fa ɔɔ ho
negative number	nɔma a eyɛ negetif
negative rational numbers	nɔma a ntease wom a eyɛ negetif
next	edi ɔɔ
nickel	nikel
night	anadwo
nine	akrɔn
nonagon	nɔnagɔn
nonstandard measure	susude a enyɛ nea wɔagye atom
nonstandard representations	nsenkyerɛnne a enyɛ nea wɔagye atom
nonstandard units	nsusude a enyɛ nea wɔagye atom
noon	awia nnɔndumien
not equal to (!)	ene no nnye pɛ (!)
not equal (≠)	enyɛ pɛ (≠)
number	nɔma
number in words	nɔma a wɔakyerɛw sɛ asɛm
number line	nɔma nsanɛɛ
number model	nɔma nhwɛsode
number sentence	nɔma kasasin
number system	nɔma nhyɛhyɛɛ
numeral	nɔma nkyerɛwde
numeration	nɔma akenkan
numerator	atifi nɔma
numeric expression	nkyerɛweɛ a eyɛ nɔma ahorow
numeric patterns	nɔma nhyɛhyɛɛ pɔtee ahorow
numerical problems	ɔhaw a wɔde nɔma agyina ɔɔ ama
numerically	nɔma kwan so
objects	nneɛma
objects created using technology	nneɛma a wɔde adɛɛfo mfiri ayɛ
obtuse angle	ɔbtus angle
obtuse triangle	ɔbtus traiangle
octagon	ɔktagɔn
octagon parallel lines	ɔktagɔn nhama a enhyia
odd number	nɔma a abien ntumi kyem pɛ
one	biako

MATHEMATICS - GRADE 3,4,5

ENGLISH	TWI
one-digit number	agyiraehyede biako noma
ones	biako biako
one's place	obi gynabea
open figure	mfonin a kwan da mu
open sentence	kasasin a ensi pi
operation	akontaabu adwinnade
operational method / operation	okwan bi / akontaabu adwinnade
oral representations	nea wode ano aka
order	nhyehyee
order of operations	dwumadi nhyehyee
ordered number pair	noma abien abien a wjahyehye
ordinal number	noma a ekwere gynabea
organize	ye nhyehyee
organize work	ye adwuma ho nhyehyee
organize chart	ye nhyehyee pon
organize list	hyehye nnidisonnidiso
origin	fibe/farebae
ounce (oz.)	awnsi (oz.)
over	eso
pan balance	ade mu duru susude tratraa
parabola	parabola
parallel lines	lains a enhyia
parallelogram	paralelogram
part	fa
part-to-part ratio	fa ne fa noma sin
part-to-whole ratio	fa ne mu noma sin
pattern	nea wjahye nsow
penny	kapre
pentagon	pentagon
percent	cha mu nkyem
perimeter	perimita
perpendicular lines	lains a biako gyina foforo no so
personal references	nea woka fa oforo a wonim no ho
per-unit rate	biako biara bo
physical models	nhwesode a wohu
pi	pai
pictograph	mfonin a wode di dwuma nhoma mu
pictorial representations	nsenkyerene a eye mfonin
pint (pt)	pinti (pt)
place value	nea ewo noma bi mu bo a esom
plane	akontaabu mu mfonin
plane figure	mfonin
plot	nhyehyee/mfoninye
plus	ka ho
point	pointi
poll	dodow akenkan

MATHEMATICS - GRADE 3,4,5

ENGLISH	TWI
polygon	pɔligɔn
polyhedron	pɔlihɛdrɔn
positive number	nɔma a ɛkan kɔ anim
positive power of 10	mmɔho du du kɔ anim
positive rational numbers	nɔma a ntease wom a ɛkan kɔ anim
possible outcomes	nea ebetumi aba nyinaa
post meridian (p.m.)	awia ne anwummere bere (p.m.)
pound (lb.)	pawnd (lb.)
power	mmɔho/tumi
power of 10	mmɔho du
predict	ka sie
prediction	nkɔmhyɛ
prime factorization	akontaabu a wɔde praim nɔma di dwuma
prime number	nɔma a n'ankasa ne biako nkutoo na etumi kyem
prism	prism
probability	sɛ ebese anaa ɛrensi
problem solving strategies	kwan ahorow a wɔde di haw ho dwuma
process of elimination	kwan a wɔde yi bi fi mu
product	nea efi mmɔho mu ba
proper fraction	nɔma a soro de sua sen ase de
property	akontaabu mmara
protractor	angle susude
pyramid	piramid
Pythagorean Theorem	Pythagoras Akontaabu
quadrangle	mfonin a ekura angle ahorow anan
quadrant	nkyekyem anan
quadrilateral	mfonin a n'afa yɛ anan
quart (qt)	kwɔt (qt)
quarter	nkyekyem anan
questions	nsemisa
quotient	nea efi nkyekyem mu aba
radius	nsanee a ɛkyɛ kɔntɔnkrɔn mu abien pɛpɛpɛ
random number	nɔma a wɔapaw keke
randomly	keke
range	nɔma ahorow bi mu tɛtɛtɛ
rate	pɛn dodow
ratio	nɔma a wɔakyerɛw no atifi de ne ase de
rational number	nɔma a ntease wom
rationale	nea enti
ray	hama a wɔatwa afi baabi
real number	nɔma biara
real world math	akontaabu a ɛfa wiase ankasa mu nsem
real world situation	wiase ankasa mu tebea
reasonable estimates	akontaabu a ensi pi nanso ɛto asom
reasonableness	ntease a ɛwom
reasonableness of a solution	ntease a ɛwɔ ɔhaw bi ano aduru mu

MATHEMATICS - GRADE 3,4,5

ENGLISH	TWI
recognize	hyɛ nsow
rectangle	rɛktangle
reference frame	nhɛhyɛɛ a wɔde hu biribi gɪnabea
regroup (regrouping)	akuw a wɔsan hyɛhyɛ
regular polygon	pɔlɪɡɔn(mfonin) a wotumi susuw n'afa ahorow
regular polyhedron	pɔlɪhɛdrɔn(mfonin) a wotumi susuw n'afa ahorow
related facts	nokwasɛm a abusuabɔ wom
relation symbol	abusuabɔ nsenkyerɛnne
relevant information	asɛm a ɛfa ho
remainder	nea aka
repeated addition	nkekaho a ɛretoatoaso
repeated subtraction	nea wɔrete afi mu a ɛretoatoaso
repeating decimal	akyi pɔw nɔma a ɛrebeba
rhombus	rombɔs
right angle	angle a ɛyɛ aduokrɔn
rotation	ɛkɔ de besi
round a number	nɔma a wotwa ne fa a ɛyɛ sin fi hɔ
rounding	nɔma fa a wotwa gu
rule	mmara
ruler	susudua
same	te sɛ
sample space	beae a woyi nea wɔrebɛyɛ mu nhwehwɛmu fi
scale drawing	mfoninyɛ a wosusuw
scale on a graph	mfonin mu susude
scale to measure mass	ade mu duru susude
scalene triangle	skelin traiangle
scientific notation	agyiraɛhyɛde ahorow a wɔahyɛhyɛ
seasons in relation to the months	bosome ahorow no mu wim tebea
second	tɔ so abien(anibu)
sector	sɛkta
semicircle	kɔntɔnkrɔn fa
set of data	amanɛɛbɔ nɛm bi
set of objects	nneɛma dodow bi
seven	asɔn
shape	yɛbea
share	kyɛfa
shorter	tiaa sen
shorter than	ɛyɛ tiaa sen
show	kyere
side	fa
similar figures	mfonin/nɔma a ɛsɛsɛ
similar triangles	traiangle a ɛsɛsɛ
similar triangles square	traiangle a ɛsɛsɛ fa anan
similarities	nsɛdi ahorow
simplest form	kwan a ɛba fam sen biara
simplify an expression	ma asɛm bi mu nna hɔ yiye

MATHEMATICS - GRADE 3,4,5

ENGLISH	TWI
simplify fractions	ma nɔma sin mmra fam
single event	adekoro a asi
single-event experiment	adekoro a asi ho nhwehwemu
six	asia
sixth	nea ɛto so asia
size	ne keɛse
skip count	akenkan a wɔtotom
slide (translation)	kratafa (kasa nkyerɛase)
small / smaller / smallest	esua / sua sen / sua sen biara
solid figure	mfonin a ɛte sɛ ade no ara
solution	asɛm/ɔhaw ano aduru/mmuae
solutions	mmuae ahorow
solve	pɛ ne mmuae
solve a simpler problem	pɛ ɔhaw a ɛnyɛ den saa mmuae
some	ebi
sort	yiyim
special case	tebea soronko
special case (s)	tebea soronko
speed	mmirika
sphere	krukruwa
spring	fefew
square	nea ɛwɔ afa anan
square array	nɛɛm/nneɛma a wɔahyehyɛ na ɛwɔ afa anan
square number	nea wotumi kyerɛw no sɛ nɔma bi ne n'ankasa mmɔho
square of a number	nea wonya bere a wɔde nɔma bi abɔ n'ankasa ho
square root of a number	nɔma bi ase bere wɔde n'ase no abɔ n'ankasa ho
square unit	skuɛ susude
standard measure	susude a ɛyɛ nea wɔagye atom
standard notation	agyiraehyɛde ahorow a wɔahyehyɛ agye atom
standard representation	sɛnkyerɛnne a ɛyɛ nea wɔagye atom
standard representations	sɛnkyerɛnne ahorow a wɔagye atom
standard units	nsusude a wɔagye atom
stem-and-leaf plot	nhyehyɛyɛ/mfoninyɛ a ɛretɛw
step graph	amaneebɔ ho mfonin a ɛte sɛ atrapoe
straight angle	angle a ɛyɛ ɔha aduowɔtwe
strategies	kwan ahorow
substitute	nea esi ananmu
substitution	nsi ananmu
subtract	te fi mu
subtraction	te a wɔte fi mu
subtraction fact	asɛm a nte fi mu di dwuma wom
subtraction sentence	kasasin a nte fi mu di dwuma wom
subtraction sign	te fi mu agyiraehyɛde
subtrahend	nea wɔrebɛte a fi nɔma foforo mu
sum	nkabom
summer	ɔhyew bere

MATHEMATICS - GRADE 3,4,5

ENGLISH	TWI
supplementary angles	angle abien a ɛka bom yɛ ɔha aduowɔtwe
survey	nhwehwɛmu
symbols	agyiraehyɛde ahorow
symbols in verbal form	agyiraehyɛde wɔ ano kasa fam
symbols in written form	agyiraehyɛde wɔ nkyerɛwee fam
table	nhyehyɛ pon
take away	fa kɔ
tall /taller / tallest	tenten /tenten sen / tenten sen biara
tallies	nkabom ahorow
tally mark	nkabom nɔma
ten	du
ten thousands	mpem dudu
tens	dudu
tens place	dudu gyinabea
tenth	tɔ so du
term	akontaabu asem fa bi
terminating decimal	akyi pɔw nɔma a etwa to
tessellation	mfonin ahorow hyehyɛ
theorem	nhomasua mu nokwasɛm
third	tɔ so abiesa
thought process	adesusuw
thousands	mpem mpem
thousandth	apem nkyekyem
three	abiesa
three-digit number	nɔma a emu nkyerɛwde yɛ abiesa
three-dimensional figure	mfonin a ɛte sɛ ade no ankasa
tiling	dɔte hyɛnn ntrantraa a wɔde kata fam
time	bere
to challenge thinking	egye nsusuwii
to clarify thinking	ma nsusuwii mu da hɔ
to elicit thinking	ma wosusuw
to extend thinking	ma wosusuw kɔ akyi
together	ne nyinaa
ton	ton
translate	kyerɛ ase
trapezoid	trapisɔid
trial and error	reyɛ ahwɛ
triangle	traiangle
true / false	nokware / atoro
turn (rotation)	dan (ɛkɔ de besi)
two	abien
two-digit number	nɔma a emu nkyerɛwde yɛ abien
two-dimensional figure	mfonin a wɔde nhama nkutuu ayɛ
types of representations	nsɛnkyerɛnne ahorow
under	ase
understand	te ase

MATHEMATICS - GRADE 3,4,5

ENGLISH	TWI
unit	susude
unit fraction	atifi ne ase nɔma a ɛma wunya biako
unlike denominators	ase nɔma a ɛnsese
unlikely	bɛyɛ den
use manipulatives	fa nnwinnade yɛ adwuma
valid approach	kwan a ɛyɛ papa
value	bo a ɛsom
variable	nea etumi sesa
Venn diagram	Venn mfonin
verbal expression	asɛm a wɔaka/wɔka
verbal form of reasoning	adesusuw a ɛnam kasa mu
verbal language	ano kasa
verbal process	kasa mu
verbal symbols	kasa mu agyiraɛhyɛde ahorow
verify claims of others	hwehwɛ nea afoforo aka mu
verify results	hwehwɛ nea efi mu aba mu
vertex	atifi
vertical	egyina hɔ
vertical angles	anim ne anim angle abien a ɛyɛ pɛ
volume	kɛseyɛ
week	nnawɔtwe
whole	mu/nyinaa
whole number	nɔma a ɛyɛ mu
whole numbers	nɔma ahorow a ɛyɛ mu
whole unit	susude a ɛyɛ mu
width	tɛtrɛtɛ
winter	awɔbere
work backwards	yɛ kɔ akɪ
write an equation	kyerɛw nsɛm abien a pɛyɛ gyiraɛhyɛde da ntam
written form of reasoning	adesusuw a ɛnam nkyerɛw so
written language	nkyerɛw kasa
written representations	nsɛnkyerɛnne a wɔakyerɛw
written symbols	nkyerɛwee mu agyiraɛhyɛde ahorow
yard (yd)	yaade susude (yd)
year	afe
zero	hwee
zero as the identify element in addition	hwee a wɔde hu nkabom wɔ nɔma ahorow mu
zero property of addition	hwee(sero) mmara wɔ nkabom mu
zero property of multiplication	hwee(sero) mmara wɔ mmɔcho mu